


MIDROC Reference projects, Business area - Tanks

Type	Client	Country	Year	Operating pressure bar	Volume m ³	Diam. m	Lenght or Height m	Material
Accumulator	Jönköping Energi	Sweden	Ongoing	Amb.	39 400	32	49	C.S
Accumulator	Göteborg Energi	Sweden	Ongoing	Amb.	23 400	23	56,5	C.S
Accumulator-Shell	VAM / Küssnacht	Switzerland	2019	Amb.	18 700	24	41,5	C.S
Accumulator	Hässleholm Energi	Sweden	Ongoing	Amb.	15 100	18,7	55,1	C.S
Accumulator	Mälarenergi Västerås	Sweden	2019	Amb.	27000	21,5	74,2	C.S
Accumulator	Högbytorp, E.ON	Sweden	2019	Amb.	20 000	21	61	C.S
2 Glycole tanks	Avinor	Norway	2019	Amb.	4000 / 4000	21	12	S.S
2 Storage Tanks for gasoline	Esso Norge AS	Norway	2019	Amb.	2000 / 2000	15,27	11	S.S
28 Storage Tanks	Upgrade Storage	Belgium	2019	Amb.	10000-55000	21-49,5	30	C.S
8 Storage Tanks	Upgrade Storage	Belgium	2019	Amb.	20000	30	30	C.S
Accumulator-Shell	VAM / Heidelberg	Germany	2019	Amb.	11330	20	36	C.S
Accumulator-Shell	VAM / Duisburg	Germany	2018	Amb.	43000	36	43,1	C.S
Accumulator-Shell	VAM / Stuttgart	Germany	2018	Amb.	11330	20	36	C.S
2 Accumulators	Silkeborgs Värme AS	Denmark	2017	Amb.	14000	27	25	C.S
Accumulator	Ystad Energi AB	Sweden	2017	Amb.	6700	12,3	56	C.S
5 Storage Tanks	Douglas Terminals NV	Belgium	2017	Amb.	50000	50	30	C.S
2 Silos	Andritz	Norway	2017	Amb.	8000	25	15	S.S
Accumulator-Shell	VAM / Bozen	Germany	2017	Amb.	5800	14	38	C.S
Lye tank	Munksjö Paper AB	Sweden	2017	Amb.	300	6	8	S.S
Lye tank	Munksjö Paper AB	Sweden	2018	Amb.	900	8	18	S.S
LNG Tank	Wärtsilä Tornio	Finland	2017	Amb.	50000	40	42,1	9% Ni
Accumulator	E.ON Malmö	Sweden	2017	Amb.	2570	14,3	16	S.S
Accumulator	Linde Energi AB guldsmedshyttan	Sweden	2017	Amb.	537	6	19	C.S
8 Storage Tanks	Upgrade Storage	Belgium	2017	Amb.	1000-10000	9,6-20,7	15-30	C.S
Reactor	Domsjö	Sweden	2016	Amb.	16000	32	20	S.S
Tank	Smurfit Kappa	Sweden	2016	Amb.	3500	16	18,5	S.S
2 Water Tanks	Södra Cell	Sweden	2016	Amb.	110	6	4	S.S
Accumulator (Dubble zone) -S	VAM / Kiel	Germany	2016	Amb.	40000	30	56,8	C.S
Storage Tank	Preem	Sweden	2016	Amb.	30000	43,8	20	C.S
Accumulator-Shell	VAM / Düsseldorf	Germany	2016	Amb.	35000	29	54	C.S



MIDROC Reference projects, Business area - Tanks

Type	Client	Country	Year	Operating pressure bar	Volume m ³	Diam. m	Lenght or Height m	Material
Accumulator-Shell	VAM / Torun	Poland	2016	Amb.	13000	20	42	C.S
Accumulator	Finspångs Tekniska Verk AB	Sweden	2016	Amb.	6000	13	45	C.S
Accumulator	Sävsjö	Sweden	2016	Amb.	1100	6,3	36	C.S
Tank	Aspa Bruk	Sweden	2015	Amb.	1500	9,5	25	S.S
Tank	Smurfit Kappa	Sweden	2015	Amb.	1600	13	12	S.S
Accumulator	Lidköpings Värmeverk AB	Sweden	2015	Amb.	12200	17,3	52,1	C.S
Accumulator	Nybro Energi AB	Sweden	2015	Amb.	9900	17,9	39,5	C.S
Tank	Wibax Skutskär	Sweden	2015	Amb.	4500	22	12,5	S.S
Tank	SSAB Oxelösund	Sweden	2015	Amb.	2000	20	8	S.S
Tank	Hammerfest	Norway	2014	Amb.	5000	19	18	S.S
Tank	Yara	Norway	2014	Amb.	4000	17	18	S.S
Tank	Södra Cell	Sweden	2014	Amb.	2000	13	16	S.S
Accumulator (Dubble zone) -S	VAM / Nürnberg	Germany	2014	Amb.	33500	25,2	67,3	C.S
Accumulator-Shell	VAM / Diemen	Holland	2014	Amb.	19000	26	36	C.S
Accumulator (Dubble zone)	Vimmerby Energi & Miljö AB	Sweden	2014	Amb.	18000	20	60	C.S
Tank	SSAB Oxelösund	Sweden	2014	Amb.	4000	22,5	10	S.S
2 Tanks	Exxon Mobile	Sweden	2013	Amb.	558	7	14,5	C.S
Accumulator-Shell	VAM / Mannheim	Germany	2013	Amb.	45200	40	36	C.S
Accumulator-Shell	VAM / Vienna	Austria	2013	6	5670	14	44	C.S
Accumulator-Shell	VAM / Vienna	Austria	2013	6	5670	14	44	C.S
Ackumulator	Tekniska Verken Linköping	Sweden	2013	Amb.	3100	11	32,5	C.S
Tank	Statoil AB	Norway	2013	Amb.	3000	13,3	22	S.S
2 Tanks	Statoil AB	Norway	2013	Amb.	2500	15	14	S.S
Tank	Gryaab	Sweden	2013	Amb.	4000	16	20	S.S
Tank	Billerud AB	Sweden	2013	Amb.	2000	12	18	S.S
Tank	Metso Power	Sweden	2012	Amb.	65	5,5	3	S.S
Tank	Holmen	Sweden	2012	Amb.	400	9	6,3	S.S
Tank	Exxon Mobile	Sweden	2012	Amb.	1500	10,7	17,2	C.S
Tank	Wärtsilä	Sweden	2012	Amb.	22	3	3,5	C.S
Tank	Yara	Norway	2012	Amb.	5000	19	18	S.S


MIDROC Reference projects, Business area - Tanks

Type	Client	Country	Year	Operating pressure bar	Volume m ³	Diam. m	Lenght or Height m	Material
Tanks	Jordbro	Sweden	2012	Amb.	1200	11,5	12	S.S
Absorber	Alstom	Sweden	2012	Amb.	4500	14	29	C.S
Tanks	Xstrata Nikkelverk	Sweden	2012	Amb.	500	8,28	10	C.S
Tank	Korsnäs	Sweden	2012	Amb.	2000	14,6	12	S.S
Accumulator	Öresundskraft Kraft & Värme AB	Sweden	2012	Amb.	40000	30	55,75	C.S
Accumulator	Stena Metal	Sweden	2012	6	727	7,3	21,2	C.S
Tank	Nynäs AB	Sweden	2012	Amb.	250	5,7	10	C.S
Tanks	Nynäs AB	Sweden	2012	Amb.	200	6	8,5	C.S.
Tanks	Nynäs AB	Sweden	2012	Amb.	1800	15	12	C.S.
LNG Tank	Skangass	Sweden	2012	Amb.	30000	32	38,2	9% Ni
Ethanol tank	ESSO Mobil	Norway	2011	Amb.	10000	28	19,2	C.S
Bitumen Tank	Nynäs AB	Sweden	2011	-0,005/+0,03	6300	19,5	21,3	C.S
Tank	Technimont	Sweden	2011	Amb.	318	7,5	7,2	C.S
Accumulator-Shell	VAM / Salzburg	Austria	2011	Amb.	29000	29	44	C.S
Accumulator	Affärsverken i Karlskrona AB	Sweden	2011	Amb.	20900	22	55	C.S
Accumulator-Shell	VAM / Jena	Germany	2011	Amb.	13850	21	40	C.S
Accumulator-Shell	VAM / Saarbrücken	Germany	2011	Amb.	5700	14	37	C.S
Tank	Vopak	Sweden	2010	Amb.	20000	39,5	16,5	C.S
Tank	Vopak	Sweden	2010	Amb.	20000	39,5	16,5	C.S
Pressure vessel	Norrenergi AB	Sweden	2010	16	950	7	29	C.S
Tank	Munksjö Paper AB	Sweden	2010	Amb.	2500	16	12,6	S.S
Tank	Munksjö Paper AB	Sweden	2010	Amb.	2500	16	12,6	S.S
2 Tanks	Statoil AB	Sweden	2010	Amb.	600	7,4	14	C.S
2 Tanks	Statoil AB	Sweden	2010	Amb.	700	8	14	C.S
18 Tanks	Statoil AB	Sweden	2010	Amb.	50	3,3	6	C.S
Tank	WIBAX	Sweden	2010	Amb.	4300	22	11,5	C.S
Accumulator	Linde Energi AB	Sweden	2010	Amb.	5550	12,4	46	C.S
Accumulator	Norrenergi AB	Sweden	2010	16	2150	9,5	36	C.S
Accumulator	Norrenergi AB	Sweden	2010	16	2150	9,5	36	C.S
Tank	Uppsala Vatten & Avfall AB	Sweden	2009	0,04/-0,01	2300	15,5	12,2	S.S


MIDROC Reference projects, Business area - Tanks

Type	Client	Country	Year	Operating pressure bar	Volume m ³	Diam. m	Lenght or Height m	Material
Tank	Uppsala Vatten & Avfall AB	Sweden	2009	0,04/-0,02	250	5,9	8,2	S.S
Tank	Uppsala Vatten & Avfall AB	Sweden	2009	0,04/-0,03	250	5,9	8,2	S.S
Accumulator	Borås Energi	Sweden	2009	Amb.	37000	26	70	C.S
LNG Tank	Lyse	Norway	2009	Amb.	30000	45	21	9% Ni
Pressure vessel	Södra Cell	Sweden	2008	12	700	6	25	S.S
Digester	Södra Cell	Sweden	2008	12	80	3,5	10	S.S
Pressure Vessel	Karlstads Energi AB	Sweden	2008	12	200	3,8	20	C.S
Accumulator	Kalmar Energi	Sweden	2008	Amb.	21900	22,2	56,7	C.S
Accumulator	Uddevalla Energi	Sweden	2008	Amb.	10100	17,3	43	C.S
Tank	Södra Cell	Sweden	2007	Amb.	300	6	12,5	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	90	4400	7200	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	340	6300	12750	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	340	6300	12750	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	1048	9300	18008	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	1048	9300	18008	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	2712	14200	20908	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	2712	14200	20908	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	2712	14200	20908	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	2712	14200	20908	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	2712	14200	20908	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	4182	15500	25500	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	80,9	4156	8729	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	195	4750	11300	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	195	4750	11300	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	25	2500	5260	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	1867	11800	20250	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	478	7500	12900	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	475	8000	11200	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	385	6500	12058	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	30,6	2900	4355	S.S


MIDROC Reference projects, Business area - Tanks

Type	Client	Country	Year	Operating pressure bar	Volume m ³	Diam. m	Lenght or Height m	Material
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	30,6	2900	4355	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	40,8	3400	4280	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	54,9	3000	9315	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	28,1	2500	7020	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	65,6	3000	10755	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	51,5	3000	8875	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	65,4	3000	10585	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	385	6500	12050	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	96	4200	7220	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	286	6500	9048	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	580	7500	13608	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	1158	9500	16930	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	76	4200	5788	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	10	32	3300	4380	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	1287	10000	17008	S.S
Tank	Agroetanol	Sweden	2007	0,003	287	6500	9058	S.S
Pulptower	Stora Enso	Sweden	2007	Amb.	8000	17,5	49	C.S./S.S
Tank	Nordic Storage	Sweden	2007	Amb.	5000	18	21,5	C.S
Tank	Nordic Storage	Sweden	2007	Amb.	5000	18	21,5	C.S
Tank	Preem Lysekil	Sweden	2006	Amb.	5000	17,7	20	C.S
Tank	Kemira	Sweden	2006	Amb.	5600	20	18	C.S
Tank	Kemira	Sweden	2006	Amb.	5600	20	18	C.S
Tank	Kemira	Sweden	2006	Amb.	5600	20	18	C.S
Tank	Kemira	Sweden	2006	Amb.	5600	20	18	C.S
Tank	Kemira	Sweden	2006	Amb.	5600	20	18	C.S
Tank	Kemira	Sweden	2006	Amb.	5600	20	18	C.S
Tank	Kemira	Sweden	2006	Amb.	5600	20	18	C.S
Tank	Kemira	Sweden	2006	Amb.	5600	20	18	C.S
Tank	Kemira	Sweden	2006	Amb.	11000	30	16	C.S
Tank	Karlshamns Kraft AB	Sweden	2005	Amb.	12000	26	23	C.S
Tank	Karlshamns Kraft AB	Sweden	2005	Amb.	12000	26	23	C.S
Tank	Siemens	Sweden	2005	Amb.	330	6,5	10	S.S


MIDROC Reference projects, Business area - Tanks

Type	Client	Country	Year	Operating pressure bar	Volume m ³	Diam. m	Lenght or Height m	Material
Tank	Siemens	Sweden	2005	Amb.	330	6,5	10	S.S
Tank	Stora Enso	Sweden	2005	Amb.	800	10,86	8,8	S.S
Accumulator	Boliden Mineral AB	Sweden	2005	Amb.	1500	8	30	C.S
Accumulator	Siemens	Sweden	2005	2,5	260	6,5	11,6	C.S
Pulptower	Stora Enso	Sweden	2004	Amb.	1000	8	24	S.S
Accumulator	Växjö Energi AB	Sweden	2004	Amb.	40000	29,7	58	C.S
Accumulator	Jämtkraft AB	Sweden	2004	Amb.	25700	26	48,5	C.S
Tank	Nynäs	Sweden	2003	Amb.	4000	17	18,7	C.S
Tank	Nynäs	Sweden	2003	Amb.	4000	17	18,7	C.S
Tank	Nynäs	Sweden	2003	Amb.	4000	17	18,7	C.S
Tank	Nynäs	Sweden	2003	Amb.	4000	17	18,7	C.S
Tank	Nynäs	Sweden	2003	Amb.	3000	15,5	16,9	C.S
Tank	Nynäs	Sweden	2003	Amb.	6000	19,5	21,3	C.S
Tank	Nynäs	Sweden	2003	Amb.	6000	19,5	21,3	C.S
Tank	Nynäs	Sweden	2003	Amb.	15000	27,3	27,2	C.S
Tank	Nynäs	Sweden	2003	Amb.	15000	27,3	27,2	C.S
Tank	Stora Enso	Sweden	2003	Amb.	2000	15	12	C.S
Tank	Nynäs	Sweden	2003	Amb.	10000	23	25,5	C.S
Tank	GSE Partners	Sweden	2003	Amb.	5000	22	13,2	C.S
Tank	GSE Partners	Sweden	2003	Amb.	5000	22	13,2	C.S
Tank	Stora Enso	Sweden	2003	Amb.	400	6	14	S.S
Tank	Scanraff	Sweden	2003	Amb.	27500	39,9	22	C.S
Accumulator	Voerst Alpine	Austria	2003	Amb.	35000	26	65	C.S
Accumulator	Ängelholms Energi AB	Sweden	2003	16	1600	8,8	31	C.S
Accumulator	Fortum Värme	Sweden	2003	16	600	6	25,5	C.S
Tank	Nynäs	Sweden	2002	Amb.	100	5	5,5	C.S
Tank	Nynäs	Sweden	2002	Amb.	100	5	5,5	C.S
Tank	Stora Enso	Sweden	2002	Amb.	4500	16	23	S.S
Tank	Stora Enso	Sweden	2002	Amb.	350	7,5	8	S.S
Tank	Stora Enso	Sweden	2002	Amb.	350	7,5	8	S.S



MIDROC Reference projects, Business area - Tanks

Type	Client	Country	Year	Operating pressure bar	Volume m ³	Diam. m	Lenght or Height m	Material
Tank	Stora Enso	Sweden	2002	Amb.	80	4,5	5	S.S
Tank	Stora Enso	Sweden	2002	Amb.	80	4,5	5	S.S
Tank	Stora Enso	Sweden	2002	Amb.	2000	15	12	S.S
Tank	Iggesunds Bruk	Sweden	2002	Amb.	5500	21,1	16	S.S
Tank	Karlhamns AB	Sweden	2002	Amb.	3000	14	20	C.S
Tank	Karlhamns AB	Sweden	2002	Amb.	1500	11	16	C.S
Accumulator	Energi E 2 A/S	Denmark	2002	Amb.	20000	20	65	C.S
Pulptower	Stora Enso	Sweden	2001	Amb.	1700	10,4	24	S.S
Tank	Nynäs	Sweden	2001	Amb.	6000	19,5	21,3	C.S
Tank	Stora Enso	Sweden	2001	Amb.	4500	16	23	S.S
Pulptower	Stora Enso	Sweden	2001	Amb.	1700	10,4	24	S.S
Tank	Scanraff	Sweden	2001	Amb.	27500	39,9	22	C.S
Tank	Forsmarks Kraft	Sweden	2001	Amb.	40	3,8	3,9	S.S
Tank	Forsmarks Kraft	Sweden	2001	Amb.	40	3,8	3,9	S.S
Pulptower	Valmet	Poland	2001	Amb.	10000	17,5	49	C.S./S.S
Accumulator	N V S	Sweden	2001	6	1000	8	25	C.S
Tank	Birka Energi	Sweden	2000	Amb.	350	6,75	10	C.S
Tank	Stora Enso	Sweden	2000	Amb.	425	9,5	6	S.S
Tank	Stora Enso	Sweden	2000	Amb.	380	9	6	S.S
Pulptower	Assi Domän	Sweden	2000	Amb.	5000	15	33,5	S.S
Tank	Flygbränslehantering	Sweden	2000	Amb.	5000	22	13,2	C.S
Tank	Flygbränslehantering	Sweden	2000	Amb.	5000	22	13,2	C.S
Tank	Flygbränslehantering	Sweden	2000	Amb.	5000	22	13,2	C.S
Tank	Flygbränslehantering	Sweden	2000	Amb.	5000	22	13,2	C.S
Tank	Flygbränslehantering	Sweden	2000	Amb.	200	7	5,4	C.S
Tank	Flygbränslehantering	Sweden	2000	Amb.	200	7	5,4	C.S
Tank	Flygbränslehantering	Sweden	2000	Amb.	30	2,8	5	C.S
Tank	Flygbränslehantering	Sweden	2000	Amb.	50	4	4	C.S
Tank	PREEM Göteborg	Sweden	2000	Amb.	10000	23	24	C.S
Tank	Swedpower	Sweden	2000	Amb.	150	6	6	C.S


MIDROC Reference projects, Business area - Tanks

Type	Client	Country	Year	Operating pressure bar	Volume m ³	Diam. m	Lenght or Height m	Material
Accumulator	Lycksele Energi	Sweden	2000	Amb.	11100	17	32	C.S
Accumulator	Drefvikens Värme	Sweden	2000	12	2400	10	36	C.S
Accumulator	Vallentuna Närvärme	Sweden	2000	Amb.	1000	7,8	21	C.S
LNG Tank	Ferrovial Agroman	Cartagena	2000	Amb.	105000	65	35,1	9% Ni
Tank	Stora Kvarnsveden	Sweden	1999	Amb.	1500	12,5	12,5	C.S
Pressure vessel	BPA / LKAB	Sweden	1999	16	2,2	1,5	1,7	C.S
Pressure vessel	BPA / LKAB	Sweden	1999	34	7,6	1,5	5	C.S
Pulptower	Iggesund Paperboard	England	1999	Amb.	3300	13	21	S.S
Pressure vessel	Kvaerner Process	Sweden	1999	23	130	3,6	13,5	C.S
Pressure vessel	Kvaerner Process	Sweden	1999	3	250	4	23	C.S
Pressure vessel	Kvaerner Process	Sweden	1999	40	3,4	0,8	7	C.S
Pressure vessel	Kvaerner Process	Sweden	1999	40	2,4	0,8	4	C.S
Pressure vessel	Kvaerner Process	Sweden	1999	40	3,5	0,9	5	C.S
Pressure vessel	Kvaerner Process	Sweden	1999	83	3,5	0,9	5	C.S
Tank	Scanraff	Sweden	1999	Amb.	27500	39,9	22	C.S
Tank	Stora Enso	Sweden	1999	Amb.	220	5,2	12	S.S
Tank	Stora Enso	Sweden	1999	Amb.	28	3	4	S.S
Tank	SCA Obbola	Sweden	1999	Amb.	1000	11,4	12	S.S
Tank	Scanraff	Sweden	1999	Amb.	27500	39,9	22	C.S
Digester	Kvaerner Pulping	Sweden	1999			4,5	2,5	S.S
Accumulator	Lunds Energi	Sweden	1999	Amb.	11100	17	49	C.S
Accumulator	Götaverken Miljö	Sweden	1999	Amb.	5000	11,3	50	C.S
Accumulator	Ludvika Energi	Sweden	1999	16	2000	10	31	C.S
Accumulator	Zander & Ingeström	Sweden	1999	6	100	5	6,5	C.S
Tank	Skutskär	Sweden	1998	Amb.	29	2,5	6	S.S
Tank	Mönsterås bruk	Sweden	1998	Amb.	350	6	12,4	S.S
Pulptower	Korsnäs	Sweden	1998	Amb.	2000	11	28	S.S
Pulptower	Korsnäs	Sweden	1998	Amb.	2000	11	28	S.S
Tank	Göteborg	Sweden	1998	Amb.	100	4,5	6,3	C.S
Tank	Göteborg	Sweden	1998	Amb.	100	4,5	6,3	C.S



MIDROC Reference projects, Business area - Tanks

Type	Client	Country	Year	Operating pressure bar	Volume m ³	Diam. m	Lenght or Height m	Material
Tank	Gävle Kv.	Sweden	1998	Amb.	400	8	8	S.S
Tank	Assi Domän	Sweden	1998	Amb.	100	3,5	10,5	C.S
Tank	Värö bruk	Sweden	1998	Amb.	400	6	15	S.S
Tank	Ekotrans	Sweden	1998	Amb.	300	7	8	C.S
Tank	Mönsterås bruk	Sweden	1998	Amb.	7000	21	23	S.S
Tank	Mönsterås bruk	Sweden	1998	Amb.	1500	9	24	S.S
Pressure vessel	ESSO Norge	Norway	1998	16	2	1	3	C.S
Pressure vessel	ESSO Norge	Norway	1998	16	2	1	3	C.S
Pressure vessel	Mörrum	Sweden	1998	28	690	4,8	40	C.S
Tank	KPAB	Sweden	1998	Amb.	1500	9	29	S.S
Tank	KPAB	Sweden	1998	Amb.	7000	21	23	S.S
Tank	Forellen	Sweden	1998	Amb.	6000			C.S
Reactor	KPAB	Sweden	1998	5	500	5	32	C.S
Reactor	KPAB	Sweden	1998	7	1000	6	42,6	C.S
Pressure vessel	Gävle Kv.	Sweden	1998	14	500	6	22	C.S
Pressure vessel	Gävle Kv.	Sweden	1998	14	500	6	22	C.S
Tank	Korsnäs	Sweden	1998	4	0,5	0,6	2	C.S
Tank	Norrundet	Sweden	1998	Amb.	110	6	4	S.S
Tank	Norrundet	Sweden	1998	Amb.	3000	13	23	S.S
Tank	Uppsala Energi	Sweden	1998	Amb.	2000	10	31	C.S
Pressure vessel	SSAB Luleå	Sweden	1998	4	2300	8,7	39	C.S
Tank	KPAB Lärbo	Sweden	1998	Amb.	5000	17,9	20	C.S
Pressure vessel	Arizona Chemical	Sweden	1998	12	30	2,5	7	C.S
Tank	Södra Cell	Sweden	1998	Amb.	400	6	15	S.S
Pulptower	Ahlström	Norway	1998	Amb.	5000	15	35	C.S / S.S
Pulptower	Sunds	Poland	1998	Amb.	5000	15	35	C.S./S.S
Accumulator	Gävle Kv.	Sweden	1998	14	2000	10	31	C.S
Accumulator	Gävle Kv.	Sweden	1998	14	2000	10	31	C.S
Tank	Akzo Nobel	Sweden	1997	Amb.	9000	24,8	18,5	C.S
Tank	Akzo Nobel	Sweden	1997	Amb.	2500	15	14,3	C.S



MIDROC Reference projects, Business area - Tanks

Type	Client	Country	Year	Operating pressure bar	Volume m ³	Diam. m	Lenght or Height m	Material
Pulptower	Assi Domän	Sweden	1997	Amb.	10000	17,5	49	C.S./S.S
Pulptower	Assi Domän	Sweden	1997	Amb.	7000	17	37	C.S./S.S
Pulptower	Stora AB	Sweden	1997	Amb.	2000	11	25,6	S.S
Tank	Sunds	Sweden	1997	Amb.	28	3	4	S.S
Tank	Sunds	Sweden	1997	Amb.	28	3	4	S.S
Tank	SE Gas	Sweden	1997	Amb.	160	5,1	8	S.S
Pulptower	Södra Cell	Sweden	1997	Amb.	2500	12	22,5	C.S./S.S
Pulptower	Södra Cell	Sweden	1997	Amb.	10000	17,5	49	C.S./S.S
Tank	Stora	Sweden	1997	Amb.	30	3,2	4,2	S.S
Tank	Stora	Sweden	1997	Amb.	30	3,2	4,2	S.S
Tank	Stora	Sweden	1997	Amb.	200	4,8	11,3	S.S
Tank	Stora	Sweden	1997	Amb.	100	5,5	4,5	S.S
Tank	Stora	Sweden	1997	Amb.	100	5,5	4,5	S.S
Tank	Oslo Lufthamn	Norway	1997	Amb.	4000	20	13	C.S
Tank	Oslo Lufthamn	Norway	1997	Amb.	4000	20	13	C.S
Tank	Oslo Lufthamn	Norway	1997	Amb.	4000	20	13	C.S
Tower	Scanraff	Sweden	1997	13,1	40	1,5	28,7	C.S
Cyclone	ABB Carbon	Sweden	1997	14,3	1,8	0,8	3,6	S.S
Hopper	Korsnäs	Sweden	1997	Amb.	163	4,3	14,6	S.S
Pressure vessel	Norrenergi AB	Sweden	1997	16	12	1,8	5	C.S
Accumulator	Senea	Sweden	1997	Amb.	20000	27	35	C.S
Accumulator	Energiverket	Sweden	1997	Amb.	10000	17	45	C.S
Accumulator	Energiverket	Sweden	1997	Amb.	2200	9,7	30	C.S
Accumulator	Vattenfall	Sweden	1997	Amb.	200	5,7	8	C.S
Pulptower	Stora AB	Sweden	1996	Amb.	10000	17,5	48	C.S./S.S
Tank	Stora AB	Sweden	1996	Amb.	116	5,5	5	S.S
Tank	Cemeta	Sweden	1996	Amb.	500	7	13	C.S
Tank	Cementa	Sweden	1996	Amb.	500	7	13	C.S
Pulptower	Stora AB	Sweden	1996	Amb.	1500	10	24,5	C.S./S.S
Pulptower	Stora AB	Sweden	1996	Amb.	2000	9,3	30	C.S./S.S



MIDROC Reference projects, Business area - Tanks

Type	Client	Country	Year	Operating pressure bar	Volume m ³	Diam. m	Lenght or Height m	Material
Pulptower	Stora AB	Sweden	1996	Amb.	3000	13	28,7	C.S./S.S
Pulptower	Stora AB	Sweden	1996	Amb.	3000	11,5	41,3	C.S./S.S
Pulptower	Stora AB	Sweden	1996	Amb.	5000	14	40	C.S./S.S
Pulptower	Stora AB	Sweden	1996	Amb.	1500	10	26,7	C.S./S.S
Tank	Stora AB	Sweden	1996	Amb.	25	2,8	4	S.S
Tank	Stora AB	Sweden	1996	Amb.	25	2,8	4	S.S
Tank	Stora AB	Sweden	1996	Amb.	25	2,8	4	S.S
Tank	Stora AB	Sweden	1996	Amb.	25	2,8	4	S.S
Tank	Stora AB	Sweden	1996	Amb.	20	2,5	4	S.S
Tank	ABB OK raff	Sweden	1996	Amb.	638	9,8	8,6	C.S
Tank	ABB OK raff	Sweden	1996	Amb.	314	8,6	5,4	C.S
Tank	ABB OK raff	Sweden	1996	Amb.	91	4,6	5,5	C.S
Tank	Stora AB	Sweden	1996	Amb.	62	4	5	S.S
Tank	Stora AB	Sweden	1996	Amb.	62	4	5	S.S
Tank	Stora AB	Sweden	1996	Amb.	62	4	5	S.S
Tank	Stora AB	Sweden	1996	Amb.	96	5	5	S.S
Pulptower	Assi Domän	Sweden	1996	Amb.	1800	16	9	C.S./S.S
Tank	Mobotec	Sweden	1996	Amb.	100	4	8	C.S
Tank	Inlands Kartong	Sweden	1996	Amb.	400	6	4	S.S
Tank	Hydro Plast	Sweden	1996	Amb.	1000	8	25	C.S
Tower	Stora Enso	Sweden	1996	Amb.	1900	10	24,5	C.S/S.S
Tower	Stora Enso	Sweden	1996	Amb.	4000	11,5	41,25	C.S/S.S
Tower	Stora Enso	Sweden	1996	Amb.	2000	9,3	30	C.S/S.S
Tower	Stora Enso	Sweden	1996	Amb.	1500	7	40	C.S/S.S
Reactor	Skärblacka	Sweden	1996	7	488	4,3	40	S.S
Pulptower	Korsnäs	Sweden	1996	Amb.	4000	13	32,5	C.S./S.S
Tank	Hallstavik	Sweden	1996	Amb.	3000	14	20	S.S
Tank	Hallstavik	Sweden	1996	Amb.	1011	9	16	S.S
Tank	Kvaerner Pulping	Sweden	1996	Amb.	214	7,9	4,7	C.S
Tank	Kvaerner Pulping	Sweden	1996	Amb.	214	7,9	4,7	C.S



MIDROC Reference projects, Business area - Tanks

Type	Client	Country	Year	Operating pressure bar	Volume m ³	Diam. m	Lenght or Height m	Material
Reactor	Kvaerner Pulping	Sweden	1996	9	335	4	30,2	S.S
Reactor	Kvaerner Pulping	Sweden	1996	7	565	5	35,3	S.S
Tank	Kvaerner Pulping	Sweden	1996	Amb.	900	7,1	22,8	C.S
Tank	Cellcem	Sweden	1996	16,3	73	3,8	7,5	C.S
Pressure vessel	KPAB	Sweden	1996	1	4,8	1,5	3,7	C.S
Pressure vessel	KPAB	Sweden	1996	5	3,9	1,2	4,5	C.S
Pressure vessel	KPAB	Sweden	1996	14	0,7	0,6	2,5	C.S
Pressure vessel	KPAB	Sweden	1996	5	0,7	0,6	2,5	C.S
Accumulator	Lunds Energi	Sweden	1996	Amb.	20000	27	35	C.S
Pulptower	Assi Domän	Sweden	1995	Amb.	10000	17,5	49	C.S./S.S
Pulptower	Assi Domän	Sweden	1995	Amb.	10000	17,5	49	C.S./S.S
Tank	Norsk Skog	Sweden	1995	Amb.	740	7	17,6	S.S
Pulptower	Norske Skog	Norway	1995	Amb.	1850	10,5	24,9	C.S./S.S
Tank	Norsk Hydro	Sweden	1995	Amb.	6000	22,9	15	S.S
Pulptower	Assi Domän	Sweden	1995	Amb.	10000	17,5	49	C.S/S.S
Pulptower	Assi Domän	Sweden	1995	Amb.	10000	17,5	49	C.S/S.S
Pulptower	Norske Skog	Norway	1995	Amb.	2000	10,5	24,9	C.S/S.S
Tank	Fjeldstad	Norway	1995	Amb.	6000	22,9	15	C.S
Digester	Väja	Sweden	1995	12	255	4,6	9,5	S.S
Tank	Sandvik	Sweden	1995	16	50	2,6	10,3	C.S
Pressure vessel	Holmens Bruk	Sweden	1995	11	15	2,2	4,7	C.S
Pressure vessel	Holmens Bruk	Sweden	1995	11	15	2,2	4,7	C.S
Tower	AGA Cryo	Sweden	1995	38	100	3	17,7	C.S
Tower	AGA Cryo	Sweden	1995	38	100	3	17,7	C.S
Tower	AGA Cryo	Sweden	1995	38	100	3	17,7	C.S
Tank	Holmens Bruk	Sweden	1995	4	158	3,8	12	C.S
Reactor	Mönsterås	Sweden	1995	7	475	4,5	36,5	S.S
Reactor	Mönsterås	Sweden	1995	10	475	4,5	36,5	S.S
Cyclone	Mönsterås	Sweden	1995	2	120	4,3	15,5	S.S
Tank	Mönsterås	Sweden	1995	7	8,7	2,2	5,5	C.S


MIDROC Reference projects, Business area - Tanks

Type	Client	Country	Year	Operating pressure bar	Volume m ³	Diam. m	Lenght or Height m	Material
Tank	Skanska Maskin	Sweden	1995	Amb.	1	1,5		C.S
Tank	Skanska Maskin	Sweden	1995	2	7	1,5	4,5	C.S
Pressure vessel	Kvaerner turbin	Sweden	1995	4,6	5,7	1,5	3,5	C.S
Pressure vessel	Kvaerner turbin	Sweden	1995	4,6	5,7	1,5	3,5	C.S
Hopper	Ahlström	Finland	1995					C.S
Pulptower	Stora Fors	Sweden	1995	Amb.	1020	10	13	C.S./S.S
Tank	Stora Fors	Sweden	1995	Amb.	110	3,6	11	S.S
Tank	Stora Fors	Sweden	1995	Amb.	110	3,6	11	S.S
Drum	Scanraff	Sweden	1995	3,5	300	4,6	18	S.S
Reactor	Ahlström	Finland	1995	12	91	2,4	24	S.S
Reactor	Ahlström	Finland	1995	7	360	4	34	S.S
Tank	Skutskär	Sweden	1995	Amb.	100	5	5	S.S
Tank	Korsnäs	Sweden	1995	Amb.	540	6,4	17	S.S
Tank	Korsnäs	Sweden	1995	Amb.	850	8	17	S.S
Tank	Korsnäs	Sweden	1995	Amb.	2000	12,4	17	S.S
Tank	Korsnäs	Sweden	1995	Amb.	4000	17	17,5	S.S
Tank	Akzo Nobel	Sweden	1995	Amb.	150	5	7	C.S
Tank	Akzo Nobel	Sweden	1995	Amb.	150	5	7	C.S
Tank	Akzo Nobel	Sweden	1995	Amb.	900	12	0	C.S
Tank	Va Verket	Sweden	1995	Amb.	40	3	4	S.S
Accumulator	Norrenergi AB	Sweden	1995	Amb.	6500	14	40	C.S
Accumulator	Holmens Bruk	Sweden	1995	14	150	4	7,4	C.S
Silo	Sockerbolaget	Sweden	1994	Amb.	63000	45	40	C.S
Tank	Skutskär	Sweden	1994	Amb.	450	8	9,3	S.S
Tank	Skutskär	Sweden	1994	Amb.	450	8	9,3	S.S
Tank	Väröbruk	Sweden	1994	Amb.	48	1,3	42	S.S
Reactor	Mönsterås Bruk	Sweden	1994	10	493	4,5	35	S.S
Tank	Mönsterås Bruk	Sweden	1994	Amb.	120	5	10	S.S
Cyclone	Mönsterås Bruk	Sweden	1994	0,5	63	2	12	S.S
Condenser	Mönsterås Bruk	Sweden	1994	Amb.	0,9	0,7	3,7	S.S



MIDROC Reference projects, Business area - Tanks

Type	Client	Country	Year	Operating pressure bar	Volume m ³	Diam. m	Lenght or Height m	Material
Digester	Mörrums Bruk	Sweden	1994	12	325	5,2	20	S.S
Digester	Mörrums Bruk	Sweden	1994	12	325	5,2	20	S.S
Digester	Mörrums Bruk	Sweden	1994	12	325	5,2	20	S.S
Digester	Mörrums Bruk	Sweden	1994	12	325	5,2	20	S.S
Evaporator	Korsnäs	Sweden	1994	1	116	3,8	11,6	S.S
Pressure vessel	Scanraff	Sweden	1994	30	76	2,8	13,5	C.S
Pulptower	Wifstavarv	Sweden	1994	Amb.	3500	13	34	C.S./S.S
Digester	Skärblacka	Sweden	1994	12	215	5	15,5	S.S
Tank	Bäckhammars Bruk	Sweden	1994	Amb.	141	6	5	S.S
Tank	Casco Nobel	Sweden	1994	4	25	2,3	6,6	S.S
Pressure vessel	AGA	Sweden	1994	17,5	200	3,6	20,8	C.S
Pressure vessel	Bergvik Kemi	Sweden	1994	7	15,3	2	5,5	C.S
Tank	Eka Nobel	Sweden	1994	Amb.	200	6	6	C.S
Tank	Eka Nobel	Sweden	1994	Amb.	200	6	6	C.S
Tank	Statoil	Sweden	1994	Amb.	18000	40	14	C.S
Tank	Statoil	Sweden	1994	Amb.	18000	40	14	C.S
Tank	Statoil	Sweden	1994	Amb.	18000	40	14	C.S
Tank	Eka Nobel	Sweden	1994	Amb.	200	6	6	C.S
Accumulator	Nässjö Kommun	Sweden	1994	Amb.	3000	9,7	44,5	C.S
Accumulator	Arboga Kommun	Sweden	1994	Amb.	1600	7,6	35	C.S
Accumulator	Fjellman press	Sweden	1994	40	3	1	2,4	C.S
Tower	Norske Skog	Norway	1993	Amb.	700	7	22	C.S/S.S
Tank	ABB	Sweden	1993	Amb.	1500	14	10	C.S
Tank	Halmstad Energi	Sweden	1993	Amb.	1000	12	10	C.S
Tank	Skutskär	Sweden	1993	Amb.	180	6	6,5	S.S
Tank	Skutskär	Sweden	1993	Amb.	80	4	10	S.S
Reactor	Skutskär	Sweden	1993	10	260	3,3	22,5	S.S
Tank	Skutskär	Sweden	1993	Amb.	75	3	13	S.S
Tank	Skutskär	Sweden	1993	Amb.	80	4	6,5	S.S
Tank	Skutskär	Sweden	1993	Amb.	79	4,5	5	S.S



MIDROC Reference projects, Business area - Tanks

Type	Client	Country	Year	Operating pressure bar	Volume m ³	Diam. m	Lenght or Height m	Material
Evaporator	Korsnäs	Sweden	1993	1	116	3,8	11,6	S.S
Pulptower	Korsnäs	Sweden	1993	Amb.	4000	13	35,2	C.S./S.S
Tank	Korsnäs	Sweden	1993	Amb.	200	5,2	10	S.S
Incinerator	Scanraff	Sweden	1993	Amb.	47	2,8	9	S.S
Reactor	Wifstavarv	Sweden	1993	12	469	4,5	34	S.S
Tank	Väröbruk	Sweden	1993	9,3	4,5	1,5	2,6	C.S
Tank	Vattenfall	Sweden	1993	Amb.	78	5	4	S.S
Condenser	Wifstavarv	Sweden	1993	Amb.	0,9	0,7	3,7	S.S
Tank	Korsnäs	Sweden	1993	Amb.	100	4,8	6,5	S.S
Reactor	Norrsundets Bruk	Sweden	1993	12	421	4,5	31	S.S
Tank	Norske Skog	Sweden	1993	Amb.	700	7	22	S.S
Tank	ABB Stal	Sweden	1993	Amb.	1500	14	10	C.S
Tank	ABB Stal	Sweden	1993	Amb.	1500	14	10	C.S
Sphere	Statoil	Sweden	1993	16	3000	18	0	C.S
Accumulator	Helsingfors Energi	Finland	1993	Amb.	26000	29,15	39,5	C.S
Accumulator	Falu Energi	Sweden	1993	Amb.	8400	16	16	C.S
Accumulator	Uppsala Energi	Sweden	1993	Amb.	3000	10,65	33,3	C.S
Accumulator	Hedemora Kommun	Sweden	1993	Amb.	1600	7,6	35	C.S
Tank	Generator	Sweden	1992	Amb.	1200	13,2	9	C.S
Tank	Neste	Sweden	1992	Amb.	150	5,2	7	C.S
Tank	Neste	Sweden	1992	Amb.	1500	10,7	17	C.S
Tank	Neste	Sweden	1992	Amb.	4000	17,5	17	C.S
Tank	Skanska	Sweden	1992	Amb.	70	3,5	7,5	C.S
Tank	Norske Skog	Norway	1992	Amb.	2500	15,27	14	C.S/S.S
Tank	EKA	Sweden	1992	Amb.	200	5,6	8	C.S
Accumulator	Skellefteå Energi	Sweden	1992	Amb.	15700	20	50	C.S
Accumulator	Köpings Värmeverk	Sweden	1992	Amb.	14500	24	32	C.S
Accumulator	Värnamo Energi	Sweden	1992	Amb.	4600	14	30	C.S
Accumulator	Brista Kraft AB	Sweden	1992	12	600	6	25,5	C.S
Tank	Fjeldstad	Norway	1991	Amb.	3700	15	21,2	C.S


MIDROC Reference projects, Business area - Tanks

Type	Client	Country	Year	Operating pressure bar	Volume m ³	Diam. m	Lenght or Height m	Material
Tower	Kamyr	Norway	1991	Amb.	1500	8	38	C.S
Tank	Kamyr	Norway	1991	Amb.	300	5,8	11	S.S
Accumulator	Munkfors Energi	Sweden	1991	Amb.	4500	14	30	C.S
Accumulator	Västerås Energi AB	Sweden	1991	Amb.	4000	12,3	35	C.S
Accumulator	Skanska	Sweden	1991	Amb.	200	4	17	C.S
Accumulator	Skanska	Sweden	1991	Amb.	200	4	17	C.S
Pulptower	Kamyr	Sweden	1990	Amb.	2000	9,5	32,89	C.S/S.S
Pulptower	Kamyr	Sweden	1990	Amb.	2000	9,5	32,89	C.S/S.S
Tower	Norske Skog	Norway	1990	Amb.	100	4	11,4	C.S/S.S
Tank	Cloetta	Sweden	1990	Amb.	500	8	10	C.S
Tank	Wärtsilä	Sweden	1990	Amb.	100	5	5	C.S
Tank	Wärtsilä	Sweden	1990	Amb.	500	9	8	C.S
Tank	Wärtsilä	Sweden	1990	Amb.	20	3	3	C.S
Tank	Iggesunds Bruk	Sweden	1990	Amb.	1400	12,5	12	S.S
Accumulator	Ålands Kraft AB	Finland	1990	Amb.	7200	16	36	C.S
Tower	Kamyr	Sweden	1989	Amb.	330	5	17	S.S
Accumulator	Tekniska Verken Linköping	Sweden	1989	Amb.	20000	23,6	46	C.S
Accumulator	Drefvikens Värme	Sweden	1989	12	2400	10	36	C.S
Pulptower	Korsnäs	Sweden	1988	Amb.	2000			C.S/S.S
Pulptower	Korsnäs	Sweden	1988	Amb.	2000			C.S/S.S
Tower	Korsnäs	Sweden	1988	Amb.	500			C.S
Tower	Korsnäs	Sweden	1988	Amb.	150			S.S
Tank	Korsnäs	Sweden	1988	Amb.	280			S.S
Silo	PS Engineering	Jugoslavia	1988	Amb.	20000	30	29	C.S
Tank	Socketbolaget	Sweden	1988	Amb.	5000	28,35	8	C.S
Tank	Socketbolaget	Sweden	1988	Amb.	4400			C.S
Tank	Kamyr	Sweden	1988	Amb.	1000	14	7	S.S
Tank	Kamyr	Sweden	1988	Amb.	330	6,5	10	S.S
Tank	Kamyr	Sweden	1988	Amb.	230	6,5	7	S.S
Tank	Kamyr	Sweden	1988	Amb.	330	6,5	10	S.S


MIDROC Reference projects, Business area - Tanks

Type	Client	Country	Year	Operating pressure bar	Volume m ³	Diam. m	Lenght or Height m	Material
Tank	Kamyr	Sweden	1988	Amb.	375	6,9	10	S.S
Tank	Stora	Sweden	1988	Amb.	2000	15	12,5	C.S
Tank	Värö Bruk	Sweden	1988	Amb.	2000	13,1	11	C.S
Tank	Värö Bruk	Sweden	1988	Amb.	610	8,8	10	S.S
Accumulator	Umeå Energi AB	Sweden	1988	Amb.	20000	24	45	C.S
Accumulator	Enköpings Energi	Sweden	1988	Amb.	7100	13	53,5	C.S
Accumulator	Nobel Chematur	Sweden	1988	Amb.	7000	17	32,3	C.S
Accumulator	Technoterm	Sweden	1988	Amb.	1100			
Tank	Fenco	Norway	1987	Amb.	2800	15	16,3	C.S
Tank	Fenco	Norway	1987	Amb.	2800	15	16,3	C.S
Tank	Kamyr	Sweden	1987	Amb.	105	4	11	S.S
Tank	Kamyr	Sweden	1987	Amb.	75	4,8	4,5	S.S
Tank	Kamyr	Sweden	1987	Amb.	430	6,5	13	S.S
Tank	Ahlström	Sweden	1987	Amb.	1350	11,5	13	S.S
Tank	Ahlström	Sweden	1987	Amb.	80	4,8	4,5	S.S
Tank	Ahlström	Sweden	1987	Amb.	25	2,8	4,5	S.S
Tank	Ahlström	Sweden	1987	Amb.	110	6	4	S.S
Tank	Pharmacia	Sweden	1987	Amb.	80	3,7	7,6	S.S
Tank	Pharmacia	Sweden	1987	Amb.	50	3,8	5,3	S.S
Tank	Pharmacia	Sweden	1987	Amb.	260	6,2	9	S.S
Tank	Neste	Sweden	1987	Amb.	1200	12	12	C.S
Tank	Purac	Germany	1987	Amb.	6600	20	22	C.S
Tank	Purac	Germany	1987	Amb.	5400	31	7,65	C.S
Tank	Purac	Germany	1987	Amb.	1250	20	4	C.S
Tank	Purac	Germany	1987	Amb.	380	11	4	C.S
Tank	Iggesunds Bruk	Sweden	1987	Amb.	470	10	6	S.S
Tank	Norzink	Norway	1986	Amb.	1750	13	14,7	C.S
Tank	Norzink	Norway	1986	Amb.	1750	13	14,7	C.S
Tank	Norzink	Norway	1986	Amb.	1750	13	14,7	C.S
Tank	Norzink	Norway	1986	Amb.	1750	13	14,7	C.S


MIDROC Reference projects, Business area - Tanks

Type	Client	Country	Year	Operating pressure bar	Volume m ³	Diam. m	Lenght or Height m	Material
Tank	Norzink	Norway	1986	Amb.	80	6,5	2,7	C.S
Tank	Norzink	Norway	1986	Amb.	80	6,5	2,7	C.S
Tank	Nynäs	Sweden	1986	Amb.	10000	25	21	C.S.
Tank	Graab	Sweden	1986	Amb.	1000	11,3	10	C.S
Tank	Graab	Sweden	1986	Amb.	150	4,4	10	C.S
Tank	Graab	Sweden	1986	Amb.	150	4,4	10	C.S
Tank	Graab	Sweden	1986	Amb.	150	4,4	10	C.S
Tank	Graab	Sweden	1986	Amb.	150	4,4	10	C.S
Tank	Graab	Sweden	1986	Amb.	100	3,6	10	C.S
Tank	Graab	Sweden	1986	Amb.	100	3,6	10	C.S
Tank	Nynäs	Sweden	1986	Amb.	5000	19	18	C.S
Tank	Falkonbridge	Norway	1986	Amb.	2800			C.S
Tank	Falkonbridge	Norway	1986	Amb.	2800			C.S
Accumulator	Borlänge Energi	Sweden	1986	Amb.	7600	13	58	C.S
Accumulator	Eslövs Kommun	Sweden	1986	16	800	8	21	C.S
LNG Tank	Noell	Sweden	1986	Amb.	30000	39	29	5% Ni
Tank	Ind. O Bygg	Sweden	1985	Amb.	1000	10	13	C.S
Tank	NCB	Sweden	1985	Amb.	2000	14	13	
Tank	NCB	Sweden	1985	Amb.	2000	14	13	
Tank	NCB	Sweden	1985	Amb.	1600	12,5	13	
Tank	NCB	Sweden	1985	Amb.	1000	10	13	
Tank	NCB	Sweden	1985	Amb.	1000	10	13	
Tank	NCB	Sweden	1985	Amb.	600	9	10	
Tank	NCB	Sweden	1985	Amb.	400	7,5	13	
Tank	NCB	Sweden	1985	Amb.	400	7,5	13	
Tank	NCB	Sweden	1985	Amb.	400	7,5	13	
Tank	NCB	Sweden	1985	Amb.	1000	10	13	S.S
Tank	Boliden	Sweden	1985	Amb.	2100	15	12	C.S.
Tank	Boliden	Sweden	1985	Amb.	1500	13	12	S.S
Tank	Göteborgs Energi	Sweden	1985	Amb.	400	8,5	7,5	C.S


MIDROC Reference projects, Business area - Tanks

Type	Client	Country	Year	Operating pressure bar	Volume m ³	Diam. m	Lenght or Height m	Material
Tank	Haga rör	Sweden	1985	Amb.	30	3	4,3	C.S
Tank	Generator	Sweden	1985	Amb.	400	8	8	C.S
Tank	Generator	Sweden	1985	Amb.	400	8	8	C.S
Accumulator	Norrköpings Kraft	Sweden	1985	Amb.	35000	31	47	C.S.
Tank	Rauma Repola	Sweden	1985	Amb.	700	10,5	8	
Accumulator	Generator	Sweden	1985	Amb.	2600	13	20	C.S
Accumulator	Rauma Repola	Sweden	1985	Amb.	2300	10	30	
Accumulator	Ind. O Bygg	Sweden	1985	12	1000	7,25	21	C.S
Accumulator	Ind. O Bygg	Sweden	1985	12	200	4,5	12	C.S
Tank	BP	Sweden	1984	Amb.	250	7,62	5,5	C.S
Tank	Möndals Energi	Sweden	1984	Amb.	2000	16	10	
Tank	Möndals Energi	Sweden	1984	Amb.	100	4	8	
Tank	SVOG	Saudi Arabia	1984	Amb.	3000	20	10	C.S.
Tank	SVOG	Saudi Arabia	1984	Amb.	3000	20	10	C.S.
Tank	SVOG	Saudi Arabia	1984	Amb.	3000	20	10	C.S.
Tank	SVOG	Saudi Arabia	1984	Amb.	100	4,7	6	S.S
Tank	SVOG	Saudi Arabia	1984	Amb.	100	4,7	6	S.S
Tank	SVOG	Saudi Arabia	1984	Amb.	100	4,7	6	S.S
Tank	SVOG	Saudi Arabia	1984	Amb.	100	4,7	6	S.S
Tank	Ind. O Bygg	Sweden	1984	Amb.	60	4	4,8	C.S
Tank	Socketbolaget	Sweden	1984	Amb.	3000	15,6	16	C.S.
Tank	Socketbolaget	Sweden	1984	Amb.	105	3,8	9,9	C.S.
Tank	Norsk Hydro	Norway	1984	Amb.	3000	17,5	12,6	C.S


MIDROC Reference projects, Business area - Tanks

Type	Client	Country	Year	Operating pressure bar	Volume m ³	Diam. m	Lenght or Height m	Material
Tank	Martin Larsson	Sweden	1984	Amb.	825			
Accumulator	Tranås kommun	Sweden	1984	Amb.	2300	10	30	C.S.
Accumulator	Ind. O Bygg	Sweden	1984	12	500	6,8	17	C.S.
Accumulator	Göteborgs Energi	Sweden	1984	6	200	4,1	14,4	C.S.
Tank	OK	Sweden	1983	Amb.	10000	36	20	C.S.
Tank	OK	Sweden	1983	Amb.	15000	31	20	C.S.
Tank	OK	Sweden	1983	Amb.	15000	31	20	C.S.
Tank	OK	Sweden	1983	Amb.	10000	25,2	20	C.S.
Tank	OK	Sweden	1983	Amb.	3000	16,3	16	
Tank	OK	Sweden	1983	Amb.	25	3	4	
Tank	OK	Sweden	1983	Amb.	25	3	4	
Tank	OK	Sweden	1983	Amb.	70	4,3	4,9	
Sphere	OK	Sweden	1983	Amb.	1000	12,6		
Sphere	OK	Sweden	1983	Amb.	1000	12,6		
Tank	CTIP	Sweden	1983	Amb.	11000	30	18	C.S.
Tank	CTIP	Sweden	1983	Amb.	11000	30	18	C.S.
Tank	CTIP	Sweden	1983	Amb.	11000	30	18	C.S.
Tank	Scanraff	Sweden	1983	Amb.	5200	21,8	16	C.S.
Tank	Scanraff	Sweden	1983	Amb.	25	3	4	C.S.
Tank	Scanraff	Sweden	1983	Amb.	25	3	4	C.S.
Tank	Scanraff	Sweden	1983	Amb.	25	3	4	C.S.
Tank	Scanraff	Sweden	1983	Amb.	70	4,3	4,9	C.S.
LNG Tank	Noell	Norway	1983	Amb.	35000	40	32	9% Ni
Tank	Generator	Sweden	1983	Amb.	600	10	8	C.S.
Tank	Generator	Sweden	1983	Amb.	600	10	8	C.S.
Silo	Metobau	Saudi Arabia	1983	Amb.				
LNG Tank	Noell	Norway	1983	Amb.	35000	40	32	9% Ni
LNG Tank	Noell	Norway	1983	Amb.	20000	33,5	27	C.S.
LNG Tank	Noell	Norway	1983	Amb.	20000	33,5	27	C.S.


MIDROC Reference projects, Business area - Tanks

Type	Client	Country	Year	Operating pressure bar	Volume m ³	Diam. m	Lenght or Height m	Material
LNG Tank	Noell	Norway	1983	Amb.	8000	25	20	C.S.
LNG Tank	Noell	Norway	1983	Amb.	8000	25	20	C.S.
LNG Tank	Noell	Norway	1983	Amb.				
Pressure vessel	Unifos	Sweden	1982	Amb.	570	5	27	C.S.
Tank	Scanraff	Sweden	1982	Amb.	20000	40	20	C.S.
Tank	Kvaerner	Norway	1982	Amb.	4000	17	19	C.S.
Silo	Noell	Ireland	1982	Amb.				
Tank	Bäckman	Sweden	1982	Amb.	200	6,5	6	C.S.
Tank	Nynäs	Sweden	1981	Amb.	5000	18	20	
Tank	Nynäs	Sweden	1981	Amb.	5000	18	20	
Tank	Nynäs	Sweden	1981	Amb.	5000	18	20	
Tank	Nynäs	Sweden	1981	Amb.	10000	25	21	C.S.
Tank	Nynäs	Sweden	1981	Amb.	10000	25	21	C.S.
Tank	Scanraff	Sweden	1981	Amb.	5000	17,7	20	
Tank	Nynäs	Sweden	1981	Amb.	500	7,5	11	
Tank	Nynäs	Sweden	1981	Amb.	250	5,5	11	
Tank	Nynäs	Sweden	1981	Amb.	250	5,5	11	
Tank	Nynäs	Sweden	1981	Amb.	40	2,5	8	
Tank	Nynäs	Sweden	1981	Amb.	25	2,5	5	
Tank	Nynäs	Sweden	1981	Amb.	250	6	9	
Tank	Cementa	Sweden	1981	Amb.	1500	10,5	17,4	C.S.
Tank	GDG	Sweden	1981	Amb.	200	6	7,1	C.S.
Tank	GDG	Sweden	1981	Amb.	100	5	5,1	C.S.
Tank	GDG	Sweden	1981	Amb.	100	4,5	6,5	C.S.
Accumulator	Västeås kommun	Sweden	1981	Amb.	2500	13	20	C.S.
Accumulator	Calor	Sweden	1981	Amb.				C.S.
LNG Tank	Noell	Irak	1980	Amb.	80000	61,5	29,6	5% Ni
LNG Tank	Noell	Irak	1980	Amb.	80000	61,5	29,6	5% Ni
LNG Tank	Noell	Irak	1980	Amb.	80000	61,5	29,6	5% Ni
LNG Tank	Noell	Irak	1980	Amb.	80000	61,5	29,6	5% Ni


MIDROC Reference projects, Business area - Tanks

Type	Client	Country	Year	Operating pressure bar	Volume m ³	Diam. m	Lenght or Height m	Material
LNG Tank	Noell	Irak	1980	Amb.	80000	61,5	29,6	5% Ni
Tank	Esso	Norway	1980	Amb.	10000	30,5	14,6	C.S.
Tank	Esso	Norway	1980	Amb.	20000	43	14,6	C.S.
Tank	Borås Energi	Sweden	1980	Amb.	125	5	6,5	C.S
Tank	Nynäs	Sweden	1980	Amb.	50	3	7	
Tank	Nynäs	Sweden	1980	Amb.	22	2,5	4,5	
Tank	Nynäs	Sweden	1980	Amb.	250	5,7	10	
Tank	GDG	Sweden	1980	Amb.	150	5	8	C.S
Tank	Munkedals Bruk	Sweden	1980	Amb.	500	8	10	
Tank	Götaverken	Sweden	1980	Amb.	500	7,5	11	C.S
Tank	Götaverken	Sweden	1980	Amb.	8	1,8	3,3	C.S
Tank	Rockwool	Sweden	1980	Amb.	61	3,6	6	
Tank	Rockwool	Sweden	1980	Amb.	48	3,5	5	
Tank	Rockwool	Sweden	1980	Amb.	7	1,91	2,5	
Tank	Rockwool	Sweden	1980	Amb.	3	1,25	1,25	
Tank	FDO	Denmark	1979	Amb.	10000	23	25,5	C.S.
Tank	FDO	Denmark	1979	Amb.	10000	23	25,5	C.S.
Tank	FDO	Denmark	1979	Amb.	10000	23	25,5	C.S.
Tank	FDO	Denmark	1979	Amb.	10000	23	25,5	C.S.
Tank	FDO	Denmark	1979	Amb.	10000	23	25,5	C.S.
Tank	FDO	Denmark	1979	Amb.	10000	23	25,5	C.S.
Tank	Sannes	Sweden	1979	Amb.	3000	14	20	
Tank	Sannes	Sweden	1979	Amb.	3000	14	20	
Tank	Sannes	Sweden	1979	Amb.	2000	12	20	
Tank	Sannes	Sweden	1979	Amb.	2000	12	20	
Tank	Kirchfeld	Saudi Arabia	1979	Amb.	3000	20	10	C.S
Tank	Kirchfeld	Saudi Arabia	1979	Amb.	3000	20	10	C.S


MIDROC Reference projects, Business area - Tanks

Type	Client	Country	Year	Operating pressure bar	Volume m ³	Diam. m	Lenght or Height m	Material
Tank	Kirchfeld	Saudi Arabia	1979	Amb.	3000	20	10	C.S
Tank	Kirchfeld	Saudi Arabia	1979	Amb.	3000	20	10	C.S
Tank	Kirchfeld	Saudi Arabia	1979	Amb.	3000	20	10	C.S
Tank	Kirchfeld	Saudi Arabia	1979	Amb.	500	8	10,2	C.S
Tank	Kirchfeld	Saudi Arabia	1979	Amb.	500	8	10,2	C.S
Tank	Kirchfeld	Saudi Arabia	1979	Amb.	500	8	10,2	C.S
Tank	Kirchfeld	Saudi Arabia	1979	Amb.	500	8	10,2	C.S
Tank	Kirchfeld	Saudi Arabia	1979	Amb.	100	4,7	6	C.S
Tank	Kirchfeld	Saudi Arabia	1979	Amb.	500	4,7	6	C.S
Tank	Kirchfeld	Saudi Arabia	1979	Amb.	500	4,7	6	C.S
Tank	Kirchfeld	Saudi Arabia	1979	Amb.	500	4,7	6	C.S
Tank	Kirchfeld	Saudi Arabia	1979	Amb.	500	4,7	6	C.S
Tank	Kirchfeld	Saudi Arabia	1979	Amb.	500	4,7	6	C.S
Tank	Kirchfeld	Saudi Arabia	1979	Amb.	500	4,7	6	C.S
Tank	Kirchfeld	Saudi Arabia	1979	Amb.	500	4,7	6	C.S


MIDROC Reference projects, Business area - Tanks

Type	Client	Country	Year	Operating pressure bar	Volume m ³	Diam. m	Lenght or Height m	Material
Tank	Kirchfeld	Saudi Arabia	1979	Amb.	500	4,7	6	C.S
Tank	Svaneholm	Sweden	1979	Amb.	300	9	5,4	
Tower	Vänerskog	Sweden	1979	Amb.	900	9	17,5	C.S./S.S.
Tank	Götaverken	Sweden	1979	Amb.	240	6	8,5	C.S
Tank	Götaverken	Sweden	1979	Amb.	240	6	8,5	C.S
Tank	Götaverken	Sweden	1979	Amb.	180	6	6,5	C.S
Silo	Metobau	Saudi Arabia	1979	Amb.	25000			
Silo	Metobau	Saudi Arabia	1979	Amb.	25000			
Tank	Nynäs	Sweden	1979	Amb.	250	6	9	
Silo	Metobau	Saudi Arabia	1979	Amb.	11000	20	36	
Silo	Metobau	Saudi Arabia	1979	Amb.	11000	20	36	
Silo	Metobau	Saudi Arabia	1979	Amb.	11000	20	36	
Silo	Metobau	Saudi Arabia	1979	Amb.	11000	20	36	
Silo	Metobau	Saudi Arabia	1979	Amb.	11000	20	36	
Tank	Metobau	Saudi Arabia	1979	Amb.	4000			
Tank	Metobau	Saudi Arabia	1979	Amb.	4000			
Tank	Metobau	Saudi Arabia	1979	Amb.	4000			
Tank	Metobau	Saudi Arabia	1979	Amb.	4000			


MIDROC Reference projects, Business area - Tanks

Type	Client	Country	Year	Operating pressure bar	Volume m ³	Diam. m	Lenght or Height m	Material
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	5000	21	15	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	5000	19,5	17	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	3000	15	17	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	3000	15	17	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	2700	15	15	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	1500	10,6	17	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	750	11,5	7,5	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	500	9,5	7,5	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	500	9,5	7,5	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	270	8	6	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	270	8	6	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	270	8	6	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	270	8	6	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	270	8	6	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	270	8	6	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	270	8	6	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	270	7	7,5	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	270	7	7	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	500	8,5	9	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	150	6	6	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	150	5,3	7,4	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	100	5	6	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	100	5	6	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	100	5	6	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	75	5	4,3	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	25	3	3,5	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	4,8	1,83	1,85	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	3,8	1,8	1,5	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	1,44	1,32	1,05	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	100	5	6	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	100	4,3	7,1	C.S


MIDROC Reference projects, Business area - Tanks

Type	Client	Country	Year	Operating pressure bar	Volume m ³	Diam. m	Lenght or Height m	Material
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	100	4,3	7,1	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	100	4,3	7,1	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	50	4	4,5	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	50	3,82	4,5	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	50	3,82	4,5	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	50	3,5	5,2	C.S
Tank	Badger	Sweden	1978	Amb.	50	3,5	5,2	C.S
Tank	Paktank	Sweden	1978	Amb.	3500	16,8	16	
Tank	Volvo	Sweden	1978	Amb.	700	10	10	C.S.
Tank	Volvo	Sweden	1978	Amb.	700	10	10	C.S.
LNG Tank	Noell	Germany	1977	Amb.	30000	36	35,3	C.S.
LNG Tank	Noell	Germany	1977	Amb.	30000	36	35,3	C.S.
LNG Tank	Noell	Holland	1977	Amb.	10000	23,7	24,5	5% Ni
LNG Tank	Noell	Holland	1977	Amb.	6000	20	19,5	C.S.
Tank	BP	Sweden	1977	Amb.	800	10	10	C.S
Tank	BP	Sweden	1977	Amb.	800	10	10	C.S
Silo	Metobau	Dubai	1977	Amb.	11000	20	36	
Silo	Metobau	Dubai	1977	Amb.	11000	20	36	
Tank	Järfälla Energi	Sweden	1977	Amb.	7000	25	14,5	C.S
Tank	Bodens kommun	Sweden	1977	Amb.	5000	22	14	C.S
Tank	FDO	Denmark	1977	Amb.	1000			C.S
Tank	Uddevalla kommun	Sweden	1977	Amb.	5000	18	20	C.S.
Tank	Uddevalla kommun	Sweden	1977	Amb.	5000	18	20	C.S.
Tank	Shell	Norway	1977	Amb.	10000	24,4	22	C.S.
Tower	Färgelanda Kommun	Sweden	1977	Amb.				C.S
Accumulator	Fynsverket	Denmark	1977	Amb.	13700	23	32,5	C.S.
Tank	Nynäs	Sweden	1976	Amb.	10000	25	22	C.S.
Tank	Nynäs	Sweden	1976	Amb.	10000	25	22	C.S.
Tank	Eka	Sweden	1976	Amb.	290	7	7,5	C.S
Tank	Eka	Sweden	1976	Amb.	210	6	7,5	C.S



MIDROC Reference projects, Business area - Tanks

Type	Client	Country	Year	Operating pressure bar	Volume m ³	Diam. m	Lenght or Height m	Material
Tank	OK	Sweden	1976	Amb.	5000	22	13	
Tank	OK	Sweden	1976	Amb.	3000	17	13	
Tank	OK	Sweden	1976	Amb.	2000	14	13	
Tank	OK	Sweden	1976	Amb.	2000	14	13	
Tank	Ahlmarks	Sweden	1976	Amb.	10770	28	17,5	C.S.
Tank	Kema Nord	Sweden	1976	Amb.	1000	9	15.8	C.S